## DECEMBER, 1873. PRIVATE OBSERVATORY, HOBART TOWN.

| -   | Bar. 2<br>abv. se<br>correc<br>redu  | Self-Registering<br>Thermometers.  |  |                  |   | Wind.  |   |                                  | maximum  | l the force<br>he month  |  |
|---|--|--|--|------------------|---|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| Day of Month.   | Highest.   | Lowest.  | Highest in shade.  | Lowest in shade. | Highest in sun.   | Lowest on grass.   | Direction from<br>three daily re-<br>gisters.   | Force in lb. per<br>square foot. | Rain in Inches.  | s, and not from the  | height of 192 fect and the force<br>diform velocity during the month<br>imately correct.   |
| $\begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 5\\ 16\\ 17\\ 18\\ 9\\ 20\\ 1\\ 22\\ 23\\ 24\\ 25\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 27\\ 8\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 22\\ 26\\ 29\\ 30\\ 31\\ -12\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 20\\ 2$ | $\begin{array}{c} 29\ 500\\ 29\ 501\\ 29\ 772\\ 29\ 771\\ 29\ 771\\ 29\ 771\\ 29\ 821\\ 29\ 831\\ 29\ 217\\ 29\ 417\\ 29\ 417\\ 29\ 528\\ 29\ 705\\ 29\ 417\\ 29\ 554\\ 29\ 616\\ 29\ 967\\ 29\ 957\\ 29\ 977\\ 29\ 740\\ 30\ 041\\ 30\ 131\\ \end{array}$ | $\begin{array}{c} 29943\\ 29987\\ 29982\\ 29982\\ 29982\\ 29982\\ 29982\\ 29982\\ 29982\\ 29485\\ 29485\\ 29485\\ 29485\\ 29982\\ 2929464\\ 29955\\ 2929806\\ 2929205\\ 2929205\\ 2929205\\ 292052020\\ 292052020\\ 292052020\\ 292052020\\ 292052020\\ 292052020\\ 29205202020\\ 29205202020\\ 292052020202020\\ 2920520202020202020202020202020$ | 86<br>83<br>77<br>81<br>76<br>72<br>78<br>73<br>68<br>75<br>86<br>85<br>75<br>86<br>85<br>75<br>80<br>79<br>70<br>66<br>63<br>67<br>75<br>81<br>74<br>79<br>81<br>79<br>79<br>79 |                  | •<br>110°0<br>117°0<br>117°0<br>117°0<br>117°0<br>119°0<br>110°5<br>119°0<br>107°0<br>107°0<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>119°5<br>111°5<br>119°5<br>111°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5<br>113°5 | $\begin{array}{c} 37 5 5 \\ 36 \\ 38 5 \\ 39 \\ 50 \\ 39 \\ 50 \\ 50 \\ 39 \\ 50 $ | NE SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW SE<br>NW<br>NW SE<br>NW<br>NW<br>NW SE<br>NW<br>NW<br>SE<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW NW<br>NW<br>SW<br>NW<br>SW<br>SW<br>NW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW<br>SW |                                  | 0.02<br>0.05<br>0.28<br>0.03<br>0.03<br>0.01<br>0.07<br>0.09<br>0.01<br>0.01<br>0.01<br>0.01<br>0.01 | The mean in all cases is taken from the sums of the three daily registers, and not from the maximum and minimum. | The direction of the wind is registered from currents moving at a height of 192 feet and the force according to Lind's Wind Gauge. The supposition, however, of a uniform velocity during the month is a very arbitrary one, and the results can be considered only approximately correct. |
| Monthly mean 67 24 111 50 37 10 Total force 114 78 1 11 Fg E S a 29 745   |  |  |  |                  |   |  |   |                                  |  |  |  |

Barometer mean, 29 745in., being 90 003in. below the average. Temperature mean, 67 24', being 605° above the average. Solar intensity mean, 111 50°, being 603° above the ditto. Dew point mean, 50 4', being 113° below the average. Humidity of air mean, 56, being 10 per cent. below ditto. Elastic force of vapour mean, 372, being 019 per cent above the ditto. Total amount of rain, 1 11in., being 070in. below the ditto.

Increase of spontaneous evaporation on rainfall, 442in. Mean amount of ozone, 54, being 27 of chromatic scale below ditto. Electricity active all through the month.

Mean daily amount of sunlight observed for anticipating a clear sky at the transit of Venus, 1874 :--1872, December= '73 per cent. 1873, ditto= '77 ditto ditto.

Leafing, Flowering, and Fruiting of a few Standard Plants in the Royal Society's Gardens, during the month.

14th .- First bunch of Red Currants ripe.

17th.-Common Privet commencing to flower.

20th .- First bunch Black Currants ripe.

25th.—Melia Azederach commencing to flower. 26th.—Doyenne d'Ete Pear ripe. 31st.—Juneating Apple commencing to ripen.

FRANCIS ABBOTT.

The 30 years' standard tables are used for obtaining the difference from the average.

The relations of the quantities of rain which fell under the different winds are registered each even-

ing at sundown.